

# Mmamoritshana

Motshwantshi: Catherine Groenewald

E fetotswe go tswa mo kinaneng ya kwa Scandinavia

Kotara 2 – Buka e Kgolo 5



Setswana



**GAUTENG PROVINCE**  
EDUCATION  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**GGT 2030**  
GROWING GAUTENG TOGETHER



Go kile ga bo go le dibera  
tse tharo: Bera e Tonanyana,  
Bera e Namagadi le Ngwana  
wa Bera. Di ne di nna mo  
ntlong e nnye mo sekgweng.



Moso mongwe Bera e  
Tonanyana ya re, “Motogo wa  
rona o santse o le mogote.  
A re yeng go iphokisa phefo  
fa o santse o tsidifala.”



Mmamoritshana le ene o ne  
a iphokisa phefo. A bona ntlo  
ya dibera. A kokota, a bula  
kgoro mme a tsena mo teng!



Mmamoritshana a utlwa  
tatso ya metogo yotlhe.  
A lala mo malaong otlhe.  
“Ke rata bolao jono,” a bua  
jalo. “Bo siame sentle fela.”  
Mme Mmamoritshana  
a thulamela.

Dibera tse tharo tsa tla gae.



“Ke mang yo  
o ntseng a ja  
motogo wa  
me?” ba botsa  
jalo ba galefile.

“Go ntse go  
robetse mang  
mo bolaong jwa  
me?” Ngwana  
wa Bera a  
botsa jalo.



“Ke yo!”



Mmamoritshana a tshoga  
thata! A tlola a tswa mo  
bolaong jwa Ngwana wa Bera  
mme a tshaba ka lebelo le a  
ka le kgonang! Dibera tsa se  
ka tsa tlhola di mmona gape.



d

c



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**ZENEX**  
FOUNDATION



Buka e Kgolo eno e kwadilwe ke Wordworks.  
E kgabisitswe ke Jacqui Botha. E ranotswe ke Peter Mekgwe.  
E tselegantswe ke Peter Mekgwe.

Buka e Kgolo eno e ntsheditswe laesense ke Creative Commons Attribution 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

